

## Pholisi ya Dikhukhi

Pholisi ya rona ka go dirisa dikhukhi mo diwebosaeteng tsa Oxford University Press

### Tiriso ya dikhukhi

OUP e dirisa dikhukhi le dilo tse dingwe tsa thekenoloji go kokoanya tshedimosetso mo webosaeteng. Go kokoanngwa ga tshedimosetso eo go thusa OUP gore e thuse fa o ntse o leba webosaete; go re kgontsha go tokafatsa webosaete, go dira gore re tshepane e bile go thusa go baya leitlho tsela e tsebe ya webo e dirang ka gone mo webosaeteng.

Fa o tima kgotsa o thibela dikhukhi go dira, o ka nna wa se ka wa kgona go tsena mo dikarolong dingwe tsa webosaete, mme dikarolo dingwe di ka nna tsa se ka tsa dira sentle kgotsa o ka nna wa se ka wa nna le tsone.

Fa o tlhophisa go amogela dikhukhi tsa rona, o ka nna gape wa phimola dikhukhi tseno mo khomphiuetheng ya gago (bona karolo e e reng 'Go Laola Dikhukhi' fa tlase fano). Fa o phimola dikhukhi, diseting dipe le ditlhopho tse di laolwang ke dikhukhi tseo di tla phimolwa mme di tla tlhoka go tlangwa gape fa o etela webosaete eno gape.

OUP e ka nna gape ya latedisa tshedimosetso nngwe malebana le tsela e o dirisang webosaete eno ka yone o dirisa khoutu ya JavaScript, dikaedi tsa webo le batlamedi ba tshekatsheko ya webosaete ba ditlamo tse dingwe.

Ka go dirisa webosaete eno, o dumalana le melao e e tlhalosiwang mo lekwalong leno la Pholisi ya Dikhukhi.

### Dikhukhi ke eng?

Dikhukhi ke difaele tsa mokwalo tse di nang le manathwananyana a tshedimosetso e e laisololelwang mo sedirisweng sa gago fa o tsena mo webosaeteng nngwe. Morago ga moo dikhukhi tseno di busediwa gape kwa webosaeteng ya ntlhantlha nako le nako fa o tsena mo go yone, kgotsa kwa webosaeteng e nngwe e e kgonang go lemoga dikhukhi tseo. Dikhukhi di a thusa ka gone di letla webosaete go lemoga sediriswa sa modirisi. O ka kgona go bona tshedimosetso e e oketsegileng ka dikhukhi mo: [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org) le [www.youronlinechoices.eu](http://www.youronlinechoices.eu).

Dikhukhi di thusa ka dilo tse di farologaneng, ka sekai di go letla go tsena mo ditsebeng tse di farologaneng ntle le mathata, di gakologelwa dilo tse o di tlhophang, mme ka kakaretso di tokafatsa tsela e o dirisang sediriswa sa gago ka yone. Gape di thusa go dira gore dipapatso tse o di bonang mo inthanete e nne tse di maleba mo go wena e bile e le tsa dilo tse o di kgatlhegelang.

Dikhukhi dingwe di tsena mo sedirisweng sa gago ka lobakanyana lwa go tsena ga gago mo webosaeteng fela, mme tseno di bidiwa dikhukhi tsa lobakanyana loo. Dikhukhi tseno di felelwa ke nako ka botsone fela fa o tswala boraosara jwa gago. Mofuta o mongwe wa dikhukhi ke o o bidiwang dikhukhi "tse di sa kgaotseng" tse di nnang mo sedirisweng sa gago ka lobaka lo lo rileng.

Mo godimo ga moo, tsweetswee ela tlhoko gore diwebosaete dingwe di na le dikhukhi tsa ditlamo di sele, ke gore dikhukhi tse di tsentsweng ke bonno jwa ditlamo tse e seng tsa rona.

Dikhukhi tseno tse di dirisiwang mo webosaeteng eno di rulagantswe go ya ka thulaganyo e e fitlhelwang mo [ICC UK Cookie Guide](#).

Re tlhalositse dikarolo tseo ka bokhutshwane mo karolong e e reng 'Dikarolo tsa Dikhukhi' e e fa tlase.

Gape o ka kgona go leba dikhukhi tseno le tsela e dikhukhi tse di dirisiwang mo go nngwe le nngwe ya diwebosaete tsa rona di dirang ka yone mo linking ya rona ya [Bonnotiriso jwa Dikhukhi](#).

## Dikarolo tsa Dikhukhi

Re rulagantse dikhukhi tse di dirisiwang mo webosaeteng eno go ya ka Dikaelo tsa ICC tsa UK Malebana le Dikhukhi.

Dikarolo tsa tsone di rulagantswe jaana:

### Dikhukhi tse di Tlhokegang Fela Thata

Dikhukhi tseno di bothokwa go go thusa go tsena le go dira dilo mo webosaeteng le go dirisa dilo tse di farologaneng tsa webosaete, tse di tshwanang le go kgona go tsena mo dikarolong tse di sireleditsweng tsa webosaete. Fa dikhukhi tseno di se teng ga o kake wa nna le ditirelo tse o di tlhophileng, tse di tshwanang le diroto tsa go reka kgotsa tuediso ka mokgwa wa eleketeroniki. Gonne dikhukhi tseno o di tlhoka fela thata, ga re tlhoke go kopa tumelelo ya gago go di dirisa.

O ka kgona go thibela, go tima kgotsa go phimola dikhukhi tseno nako nngwe le nngwe ka go fetola diseting tsa sebatli sa gago sa webo. Go bona tshedimosetso e e oketsegileng, tsweetswee leba karolo ya 'Go Laola Dikhukhi' fa tlase fano. Lefa go ntse jalo, o ka nna wa se ka wa kgona go tsena mo dikarolong dingwe tsa webosaete, mme dikarolo dingwe di ka nna tsa se ka tsa dira sentle kgotsa o ka nna wa se ka wa nna le tsone.

### Dikhukhi tse di Amang Tsela e Sediriswa se Dirang ka Yone

Dikhukhi tseno tsone di kokoanya tshedimosetso ya kafa baeng ba dirisang webosaete ka teng, ka sekai gore ke ditsebe dife tse baeng ba yang kwa go tsone thata, le gore a ba bona melaetsa ya diphoso go tswa mo ditsebeng tsa webo. Dikhukhi tseno ga di kokoanye tshedimosetso e e tlhaolang moeng mongwe. Tshedimosetso yotlhe e e kokoanngwang ke dikhukhi tseno e a sobokwa mme ka gone ga nke go itsiwe gore e tswa kwa go mang. E dirisiwa fela go tokafatsa tsela e webosaete e dirang ka yone. Mo godimo ga moo, dingwe tsa dikhukhi tseno ke dikhukhi tse di thusang go sekaseka, tse di dirisang serweboleta sa tshekatsheko ya webo sa ditlamo di sele, tse di re letlang go tlhaloganya tsela e webosaete ya rona e dirisiwang ka gone.

Ka sekai, diwebosaete dingwe di dirisa dikhukhi tsa Tshekatsheko tsa Google go thusa beng ba diwebosaete tseo go bona tsela e go tsenwang ka teng mo webosaeteng ya bone mme dikhukhi tseo ga di bontshe tshedimosetso e e supang gore moeng yo o tseneng mo webosaeteng ke mang. Beng ba diwebosaete tseo ba ka nna gape ba dirisa dikhukhi tseo go bontsha didirwa le/kgotsa ditirelo tse ba akanyang gore o ka di kgatlhegela go ikaegile ka tsela e o dirisang diwebosaete tsa bone ka yone.

Fa o dirisa webosaete ya rona, o a bo o dumalana gore OUP e ka nna ya tsenya mofuta ono wa dikhukhi mo sedirisweng sa gago. Go bona dintlha ka dikhukhi tse di tla bong di dirisiwa, tsweetswee tobetsa mo linking ya rona ya dikhukhi e e fa tlase fano: [Bonnotiriso jwa Dikhukhi](#).

O ka kgona go thibela, go tima kgotsa go phimola dikhukhi tseno nako nngwe le nngwe ka go fetola diseting tsa sebatli sa gago sa webo. Go bona tshedimosetso e e oketsegileng, tsweetswee leba karolo ya 'Go Laola Dikhukhi' fa tlase fano. Lefa go ntse jalo, fa o dirisa seno, o ka nna wa se ka wa kgona go tsena mo dikarolong dingwe tsa webosaete, mme dikarolo dingwe di ka nna tsa se ka tsa dira sentle kgotsa o ka nna wa se ka wa nna le tsone.

### Dikhukhi tse di Thusang

Dikhukhi tseno di letla diwebosaete go gakologelwa dilo tse o di tlhophang (tse di tshwanang le leina-tiriso la gago, puo kgotsa kgaolo e o mo go yone) le go go naya ditiriso tse di tokafaditsweng e bile e le tse di tsamaelanang le ditlhoko tsa gago thata. Ka sekai, webosaete nngwe e ka nna ya kgona go go naya dipego malebana le maemo a bosa kgotsa pharakano ya lefelo le o mo go lone ka go boloka mo khukhing kgaolo e o

mo go yone ga jaana. Dikhukhi tseno di ka dirisiwa gape go gakologelwa diphetogo tse o di dirang malebana le bogolo jwa ditlhaka, difonto le dikarolo tse dingwe tsa ditsebe tsa webo tse o kgonang go di fetofetola go ya ka tsela e o batlang ka yone. Gape di ka dirisiwa go go naya ditirelo tse o di kopileng tse di tshwanang le go lebelela bidio kgotsa go tshwaela ka setlhogo sengwe sa dikgang. Tshedimosetso e dikhukhi tseno di e kokoanyang e ka nna ya dirwa gore go se ka ga itsiwe gore ke e e neng e dirisiwa ke mang e bile ga e na go bontsha se se diregang mo diwebosaeteng tse dingwe ntle le webosaete e o tseneng mo go yone.

Fa o dirisa webosaete ya rona, o a bo o dumalana gore OUP e ka nna ya tsenya mofuta ono wa dikhukhi mo sedirisweng sa gago. Go bona dintlha ka dikhukhi tse di tla bong di dirisiwa, tsweetswee tobetsa mo linking ya rona ya dikhukhi e e fa tlase fano: [Bonnotiriso jwa Dikhukhi](#).

O ka kgona go thibela, go tima kgotsa go phimola dikhukhi tseno nako nngwe le nngwe ka go fetola diseting tsa sebatli sa gago sa webo. Go bona tshedimosetso e e oketsegileng, tsweetswee leba karolo ya 'Go Laola Dikhukhi' fa tlase fano. Lefa go ntse jalo, fa o dira seno, o ka nna wa se ka wa kgona go tsena mo dikarolong dingwe tsa webosaete, mme dikarolo dingwe di ka nna tsa se ka tsa dira sentle kgotsa o ka nna wa se ka wa nna le tsone.

### **Dikhukhi tse di romelelang motho dilo kgotsa tse di bapatsang**

Dikhukhi tseno di dirisiwa go go romelela dipapatso tse di amang wena le tse di malebana le dilo tse o di kgatlhegelang. Gape di dirisiwa go lekanyetsa makgetlho a o bonang papatso eo ka one mmogo le go thusa go bona gore letsholo leo la papatso le atlega go le kana kang. Gantsi di bewa ka go bapatsa dineteweke tse di nang le tetla ya modirisi wa webosaete eo. Di a gakologelwa gore o kile wa tsena mo webosaeteng nngwe mme tshedimosetso eo e tlhakanelwa le ditlamo tse dingwe tse di tshwanang le tsa papatso. Gantsi dikhukhi tseno tsa papatso di tla golagannwa le tiro ya lefelo e e dirwang ke ditlamo tse dingwe.

Fa o dirisa diwebosaete tsa rona, o a bo o dumalana gore OUP e ka nna ya tsenya mofuta ono wa dikhukhi mo sedirisweng sa gago. Go bona dintlha ka dikhukhi tse di tla bong di dirisiwa, tsweetswee tobetsa mo linking ya rona ya dikhukhi e e fa tlase fano: [Bonnotiriso jwa Dikhukhi](#).

O ka kgona go thibela, go tima kgotsa go phimola dikhukhi tseno nako nngwe le nngwe ka go fetola diseting tsa sebatli sa gago sa webo. Go bona tshedimosetso e e oketsegileng, tsweetswee leba karolo ya 'Go Laola Dikhukhi' fa tlase fano. Lefa go ntse jalo, fa o dira seno o ka nna wa se ka wa kgona go tsena mo dikarolong dingwe tsa webosaete, mme dikarolo dingwe di ka nna tsa se ka tsa dira sentle kgotsa o ka nna wa se ka wa nna le tsone.

### **Bonnotiriso jwa Dikhukhi**

Tumalanong le tsela e e tshwanetseng ya go dira dilo, re dirile gore o kgone go bona tshedimosetso malebana le dikhukhi tse di dirisiwang mo webosaeteng ya rona mo bonnotirisong jwa rona jwa dikhukhi. Go bona tshedimosetso e e oketsegileng tsweetswee tobetsa mo linking e e fa tlase: [Bonnotiriso jwa Dikhukhi](#).

### **Go Laola Dikhukhi**

O ka kgona go laola dikhukhi (kwa ntle ga dikhukhi tsa nakwana) tse di bolokwang mo sedirisweng sa gago ka go fetola diseting tsa sebatli sa webo sa gago. Seno se tla go letla go gana dikhukhi gotlhelele, go thibela dikhukhi tse di bolokwang mo sedirisweng sa gago kgotsa le eleng go phimola tse di setseng di beilwe.

O ka kgona go fetola diseting tsa boraosara jwa webo ya sediriswa sa gago ka go dirisa karolo ya 'Thuso' e e mo sebatling sa webo. Gape o ka etela [www.aboutcookies.org](http://www.aboutcookies.org) go bona ditaello tsa kafa o ka fetolang diseting tsa sebatli sa webo ka teng mo sedirisweng sa gago. Saete eo e na le tshedimosetso e e feletseng malebana le kafa o ka fetolang ka gone diseting tsa gago tsa sebatli sa webo mo dibatling tse di farologaneng tsa webo.

Dikhukhi tsa nakwana ga di kake tsa tingwa ka go fetola diseting tsa gago tsa sebatli sa webo. Batlhami bangwe ba sebatli sa webo ba dira tsela ya go go letla go tima dikhukhi tsa nakwana ka go dirisa diseting tsa sebatli sa

webo tsa sediriswa sa gago, mme gone jaanong, fa o batla go thibela kgotsa go tima dikhukhi tsa nakwana, o tshwanetse go dira jalo mo webosaeteng ya Adobe. Mo ntlheng eno, tsweetswee etela:

[http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings\\_manager07.html](http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html)

Fa o tima kgotsa o tswala dikhukhi, ga o na go kgona go dirisa dikarolo dingwe kgotsa ga di na go dira sentle e bile o ka nna wa se ka wa kgona go tseno mo dikarolong dingwe tsa webosaete.